

CAPS

maskew miller
learning 



KEREITI

2

PADISO

EX **Platinum**

Sesotho Sa Nnete

M. Lebere • T. Mashiyane • B. Segoba • P. Selepe • J. Thulo

Platinum Sesotho Sa Nnete Kereiti ya 2 Padiso

Maskew Miller Learning

10 Freedom Way, Milnerton, Cape Town, 7441

© Maskew Miller Learning (Pty) Ltd 2025

Ditokelo tsohle di sirelleditswe. Ha ho karolo ya kgatiso e ntle ka hatsiwang, ya bolokwa mokgweng oo e ka hlahiswang, kapa ho ona, kapa ya phatlalatswa sebopehong sefe kapa efe, ka tsela efe kapa efe (elektroniki, ka motjhine, ka kgatiso kapa ka mokgwa o mong o sele) ntle le ho re ho fumanwe pele tumello e ngotsweng fatshe ya monga ditokelo tse sirelleditsweng.

Ho kopa tumello ya ho hlahisa hape kapa ho fetola karolo efe feela ya phatlalatso ena, ka kopo ikopantshe le sehlopha sa Ditokelo le Ditumellano ho 021 532 6000 kapa o ka romela emeili ho rightsgranting@mml.co.za. Ho hlahisa tlolo ya molao, ka kopo romella emeile ho copyright@mml.co.za

ISBN 978-1-834-95950-4

ePDF 978-1-779-89621-0

Mophatlalatsi: Mabitse ya Masangane

E hlophisitswe ka natiso Mofokeng

Moralo wa bokantle ba buka ka MML Visual Design

Setshwantsho sa bokantle ka MML Visual Design

Moralo wa buka ka MML Visual Design

Botaki ka MML Visual Design

Tirophiso ya mongolo ka Natascha Dobbs Vernel

Ditokelo tse ke

Dikahare

Pale 1: Bella le Belle	1	Pale 12: Naledi	55
Pale 2: Mahlolahlolane dipapading	5	Pale 13: Selemeng	61
Pale 3: Leino la kgauta	11	Pale 14: Nonyana ya sebini	75
Pale 4: Lebang ke mang?	17	Pale 15: Serapeng sa diphoofof	81
Pale 5: Ntate Rudi	21	Pale 16: Papadi ya bolo	89
Pale 6: Leeto ka sekolo	27	Pale 17: Seeta	96
Pale 7: Setso sa Basotho	31	Pale 18: Thaba Fora	103
Pale 8: Mme o bohlokwa	35	Pale 19: Thuso	110
Pale 9: Letsatsi la tswalo	39	Pale 20: Thaba Mashwane	116
Pale 10: Meroho ya Nkgono Mpai	43	Tihale	116
Pale 11: Mosadi wa lehe la mpshe	49		

EXTRACT PAGES

EXTRACT PAGES

1. Bella le Belle

Dipotso tsa pele ho pale

1. Na le rata dirurubele?

2. Na le tseba mefuta ya dirurubele?

Bella le Belle ba ne ba dula tshimong e e nngwe.
Ba hotse mmoho.

Ke dirurubele tse hlahetseng se seng se le seng.

E ne e le mahe a mabedi a dutseng **nqa** e le nngwe.

Ba ne ba tseba e e mafahla.

Empa ha ba nke ba hola ba elellwa hore ba fapane.

**Arola
lentaswe**

N-q-a: Nqa

mm a la

mmala

"Bona feela letsatsi le tjhabile hamonate jwang hle Belle. Mofuthu wa lona o monate ruri. E tlo re fofele dipaleseng," ho rialo Belle.


"Atjhe, **nna** ke batla ho dula mona mooriting, hie letsatsi le ya ntepeletsa" ho rialo Bella.

"Tjhe bo Bella, rona dirurubele re rata letsatsi le dipalesa, e tlo re bapale" ho bua Bella.

"Tjhe Bella, **nna** ke rata moriti. Ke nna e ho fofa bosiu. Ke rata mabone a kganetsang," ho rialo Belle.

Kopanya lentšwe

nna: n-n-a





Carodina
molumo



le-ng

Ha ba ntse ba **ngangisana** jwalo, Notshi a fihla.

"Ke eng na ka bana ba motho? Le **ngangisana** ka eng?"

"Bella ke eng o re yena o rata moriti le bosiu ho feta mofuta o re, e teng ntho e jwalo?"


Notshi a nahana hanyane a re, "Belle le Bella, na dirurubele tse tswang leheng le le **le-ng**? Ere ke bone masiba a lona."

Ba elellwa hore ke dirurubele tsa mofuta o fapaneng.

Masiba a Belle a mebala e kganyang ebile o a kobela ka morao.

Masiba a Bella ona a masootho ebile a sephara.

Bella ke serurubele sa bosiu, Belle ke serurubele sa motsheare.



Di otso tsa ka morao ho pale

- 1. Na Bella le Belle ke bana ba motho?**
- 2. Ba fapaneng ka eng?**
- 3. Wena o rata ofe?**

2. Mahlolahlolane dipapading

Dipotso tsa pele ho pale

1. Na le rata ho bala?
2. Mme o le rekela dibuka tse jwang?

Tsibi le Morake ke bana ba motso. Ba rata dipapadi haholo.

Tsibi o rata dipapadi tsa ho kopanya ditshwantsho le ho bala dipale. Mme wa bona o mo rekela dibuka le dipapadi tsa ditshwantsho.

Morake yena o rata ho taka ebile o rata ho matha. Ditshwantsho tsa hae di **ratwa** ke bana ba nangana.

Ka lets'etsi le leng ho ne ho e na le dipapadi se seng sa bona.

Qapodisa modumo



ra-twa



Dihlophane tse fapaneng di ne di hlodisana.

Baana e le ba hlodisana le bashemane.


Papadi ya pele e le ho matha ba le ka hara mekotla.

Morake o ile a tswa pele. O ba **siile** kaofela.
Tsibi ya ba o salletse morao ho bona kaofela.

O ile a bonahala a hloname.

Kopanya lentsewe

siile: s-i-i-l-e





Papadi ya bobedi e na e le ya metsotswana e mashome a mararo (30).


Baithuti ba bang ba ne ba tshohile.

Schloana sa Tsibi se ile sa tswa pele. Tsibi o ne a tshoanane le sepele fetisisa.

Morake a utlwa a na le lefufa. A swenya sefahleho.

Titjhere a re rorisa a re kaofela re bahlodi.

Ya ho qetela papadi e ne e le ya ho taka e bitswang mpoelelle na ke eng.



Moo e mong o a takang ntho, e be ba sehlopha sa hae ba a mo thoholetsa.

Ba araba hore o takile eng.

Ya ba sehlopha sa morake se a hlola.

Dipotso tsa ka morao ho pale

1. Ke mang a nang le bokaone bo retang e mong?
2. Ke mang a takileng hantle?
3. Ke mang a lebelo?
4. Ke mang a bohlale?

3. Leino la kgauta

Dipotso tsa pele ho pale

1. Kgauta ke eng?
2. E jwang ka mmala?

Neo o qoqa le mmangwane wa hae, Mamane Ratu, setupung.

Qapodisa
modumo



neo: n-e-o

"Mamane wa tseba ke ipotsang?" ho botsa Neo.

"Ebe o ipotsang tse wena le dipotso," e le Mamane Ratu.

"O a mo tseba nme wa Sihle? O na **leino** le benyang," ho bua **Neo**.

"Leino le benyang? Kapa o re leino la kgauta?" ho botsa Mamane Ratu.

Arola
lentswe

mm | a | la

mmala

l-e-i-n-o: leino




"Kgauta ka hanong Mamane? Kgauta ha e ture?"
ho botsa **Neo**.

"Meno a kgauta a ratwa ke batho, empa ha a ture
haholo."

"Mara hobaneng ba kenya kgauta ka hanong?"

"Pele e ne e le ho petjha haebe **leino** le kgauhile."
Empa kajeno ba ikgabisa feela."

"Ba kgabisa meno? Ka eng hape? Le nna ke banna
ho ikgabisa."





"O re mme wa hao a o kenye diterata tsa meno."

"Mamane jwale o bontsha ka nna, terata? Ke ya kgauta le yona?"

"Tjhe Neo ha o tsebe diterata tsa meno, etla ke o bontshe."

Mamane a ntsha founu a mmontsha difoto tsa diterata tsa meno.

Neo a utlwa a kgahleile haholo. Diterata tseo di na le mebala e metle.



"Mamane nna ke batla diterata tse pinki tseo," a supa foto.

"**Neo** nna ha ke na tjhelete ya ntho tseo, o kope mme wa hao."

"Ene di tlo o tshwanela jwang, ha holoholoka moriri o mopinki ona."

Neo o ile a kopa mme wa hae, a a mela. Di ne di mo tshwanela diterata tsa meno.

Dipotso tsa ka moro ho pale

1. Le a di tseba diterata tsa meno?
2. Mosebetsi wa tsona ke eng?

4. Lebang ke mang?

Dipotso tsa pele ho pale

1. Lepetjo la sekolo sa rona ke eng?
2. Na le tseba hore masekote ke eng?

Lebang ke mang?

Bonang mola pelenyana.

Ke eng eo e atamelang?

Ke motho mabwelo?





Qapodisa
modumo



le-e-ba

"Jo, ekaba o mar... ba a ipotsa.

Masekote wa sekolo o motjha ke **leeba**.

"Nna... lebang, **leeba** la thuto," ho bua motho ka
lana sentu ya masekote.

"Ke rata thuto le sekolo sa rona. Fofelang hodimo
ka thuto bana ba Maeba Poraemari."



Kopanya lentšwe

mang: m-a-n-g



Ban... thaba ba
t... tsh... le Lebang wa **leeba**.

Ba ipotsa mehlaena hore ebe Lebang ke **mang**.
Ha dipapadi di fela, Lebang a leba diphaposing.

Taelo le Nkedi ba mo latela.

"Helang! Lebang ke titjhere ya rona Ntate Thabang."

Ba keketeha ha monate.

Dipotso tsa ka morao ho pale

1. Mosebetsi wa masekote ke eng?
2. Na le na le yona sekoto?
3. Taelo le Nkedi ba tse ntle e ntle?

5. Ntate Rudi

Dipotso tsa pele ho pale

1. O tseba baahisane ba hao?
2. Mabitso a bana ba baahisane ba hao ke bomang?

Ntatemoholo Ntate Rudi e ne e mentse ya matla wa senatla, ya sa rateng ho bua le batho, a ikgantsha ene a dula a le mong, a sena lelapa.

Ka tsatsi le leng o ile o kua moo a sa tsebeng ho tsamaya le ho ja.

Baahisane ba mentse ha basa bone Ntate Rudi. Ntlo e khetse menyako le difenstere, ba ile ba ikopanya ba rera ho ya hlola monna moholo hore na o pona hantle.



Moahisane Mme Makopi le Ntate Makopi ba ile ba kena ka jareteng ya Ntate Rudi ho ya mo hlola hore na o ho kae? Eitse ha ba atamela pela monyako ba utlwa lentswe le ntse le re, "Mme wee, thusang!"


Ya ba Mme Makopi a etsa lerata a re, "Jo batho thusang, etlang ka pele!"





Ya ba baane ba tla ha ntate Rudi ha ba utlwa ha ntle. Makopi a hlaba mokgosi a hweletsa. Ya ba ba tla ho tla bona hore ba ka thusa jwang.

Ntate Rudi o re a notletse menyako ya ntlo ba ahisane baile ba roba monyako hore ba tle ba kene ka ntlong ho ya thusa Ntate Rudi.



EXTRACT PAGES

O re a wetse fatshe asa tsebe ho ema ha abileng a lemetse leoto le letsoho.

E mong wa baahisane o ile a tla ho mo thusa ho ema.

Ya ba o bitsa ambulense etle e tlo mo isa sepetelele moo a ileng a fola.

Ha a kgutla a leboha baahisane ba nna haholo.

Dipotso tsa ka morao ho panele

- 1. Lebitso la Ntate ke mang?**
- 2. O ile a thuswa ke mang?**
- 3. O fihlile jwang sepetelele?**
- 4. Taka e lelwantsho sa ambulense.**